



**BH ALUMINIUM d.o.o.**  
**Vlasenica**

Finansijski izvještaji za godinu koja se  
završava 31. decembra 2019. godine

i

Izvještaj nezavisnog revizora

**SADRŽAJ**

	<b>Strana</b>
<b>IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA</b>	<b>1 - 2</b>
<b>FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI</b>	
Bilans stanja	
Bilans uspjeha	
Tokovi gotovine	
Izveštaj o promjenama u kapitalu	
Napomene uz finansijske izvještaje	

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasniku BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica

### Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja BH Aluminium d.o.o. Vlasenica ("Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobicima i gubicima u periodu, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

### Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (*IESBA Kodeks*), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

### Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasniku BH ALUMINIUM d.o.o. Vlasenica (Nastavak)

### Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (nastavak)


Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.



Banja Luka, 14. maj 2020. godine



  
Tibor Florjan

Ovlašćeni revizor  
BDO d.o.o. Banja Luka

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Matični broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.



**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	678.906	281.003	397.903	345.191
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	61.804	61.804	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	61.804	61.804	0	
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	401.378	219.199	182.179	188.142
020, dio 029	1. Zemljište	009	88.574		88.574	88.574
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	8.131	813	7.318	7.969
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	304.673	218.386	86.287	91.599
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014				
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	215.724	0	215.724	157.049
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	215.724		215.724	157.049
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	5.857.793	207.405	5.650.388	5.530.714
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	2.916.939	0	2.916.939	2.925.260
100 do 109	1. Zalihe materijala	033				
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036	2.907.393		2.907.393	2.925.260
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	9.546		9.546	

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.


Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

### Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	2.940.854	207.405	2.733.449	2.605.454
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	2.640.383	207.405	2.432.978	2.309.621
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041	617.656		617.656	663.035
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	2.011.474	196.487	1.814.987	1.635.171
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	10.918	10.918	0	11.078
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	335		335	337
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	292.636	0	292.636	287.998
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	292.636		292.636	287.998
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	7.835		7.835	7.835
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	6.536.699	488.408	6.048.291	5.875.905
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	6.536.699	488.408	6.048.291	5.875.905
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	6.536.699	488.408	6.048.291	5.875.905





Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Češobudnik Lova*  
*Samir Mujagić*

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Matični broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.



Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	5.549.188	4.450.194
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	10.000	10.000
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106	10.000	10.000
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112		
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	5.539.188	4.440.194
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	4.440.194	3.672.594
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	1.098.994	767.600
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	10.842	12.245
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	10.842	12.245
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	488.261	1.413.466
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		


Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	488.261	1.413.466
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145		
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	333.947	1.258.520
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	77.386	85.150
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152	132.752	1.027.974
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	23.010	47.348
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	100.799	98.048
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	52.137	49.113
460 do 469	5. Druge obaveze	158		
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	60.676	52.629
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	8.270	7.609
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	33.231	45.595
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162		
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	6.048.291	5.875.905
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	6.048.291	5.875.905





Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Štefan Ruzic*  
*Štefan Ruzic*



Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.



**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	13.559.460	11.878.530
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	13.554.001	11.866.736
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	86.309	59.768
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	13.260.334	11.625.922
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	207.358	181.046
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	5.459	11.794
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	2.324	978
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	3.135	6.513
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		4.303
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215		
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	12.318.490	11.030.448
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	10.967.469	9.794.246
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	58.821	61.910
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	720.321	674.376
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	657.327	638.731
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	62.994	35.645
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	420.564	363.970
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	34.761	28.964
540	a) Troškovi amortizacije	224	33.440	28.964
541	b) Troškovi rezervisanja	225	1.321	
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	90.376	72.726
555	7. Troškovi poreza	227	25.637	33.752
556	8. Troškovi doprinosa	228	541	504
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	1.240.970	848.082
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	61	5.673
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	61	5.673
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238		
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240		
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	1.241.031	853.755

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-2220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	23.341	44.562
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	4.000	
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	15.293	31.810
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	4.048	12.752
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	40.801	39.370
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	34.989	22.465
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	5.812	16.905
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		5.192
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	17.460	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezbvredjenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	1.223.571	858.947
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	124.577	91.346
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	1.098.994	767.601
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	13.582.862	11.928.765
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	12.359.291	11.069.818
724	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	22,23	24,84
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	26,08	25,42
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	1.098.994	767.601
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

**Bilans uspjeha**  
 na dan 31.12.2019

-KM


Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	1.098.994	767.601
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.



**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2019

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	15.055.263	13.353.016
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	15.008.901	13.237.665
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	46.362	115.351
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	14.964.533	13.155.987
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	13.091.555	11.267.071
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	690.425	651.874
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508		
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	91.346	28.522
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	1.091.207	1.208.520
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	90.730	197.029
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	61	5.673
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	61	5.673
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	86.153	100.544
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522	58.675	
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	27.478	100.544
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526	86.092	94.871
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532		
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	15.055.324	13.358.689
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	15.050.686	13.256.531
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	4.638	102.158

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Maticni broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	287.998	185.840
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	292.636	287.998




Lice sa licencom:

*Ljubomir Čarva*

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Amir Mujanović*

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Matični broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.



Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

### Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20___. godine	901	10.000				3.672.593	3.682.593		3.682.593
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___. godine (901 ± 902 ± 903)	904	10.000	0	0	0	3.672.593	3.682.593	0	3.682.593
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908								
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					767.601	767.601		767.601
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910								
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 20___. godine / 01. 01. 20___. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	10.000	0	0	0	4.440.194	4.450.194	0	4.450.194
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914								
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___. godine (912 ± 913 ± 914)	915	10.000	0	0	0	4.440.194	4.450.194	0	4.450.194

Naziv obveznika: D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica  
 Matični broj: 11038379  
 JIB: 4402847370004  
 Šifra djelatnosti: 51540  
 Sjedište: Njegoševa bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00303563-59 (G)  
 551-790-22220903-30 (R)  
 194-110-92435001-95 (R)

## Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
	16. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919								
	19. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					1.098.994	1.098.994		1.098.994
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan <u>20</u> . Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	10.000	0	0	0	5.539.188	5.549.188	0	5.549.188



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

\*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.



**NAPOMENE UZ REDOVAN GODIŠNJI  
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA 2019. GODINU**

**Vlasenica, 28. februar 2020. godine**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

## 1. OPŠTE INFORMACIJE

»BH ALUMINIUM« d.o.o. Vlasenica (u daljem tekstu Društvo) upisano je kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu u sudski registar pod brojem 61-01-0187-11. Društvo zastupa direktor Vladan Nastić, a osnivač je »ALPRO« a.d. Vlasenica Društva.

Osnovni podaci o Društvu dati su u nastavku teksta:

- Matični broj: 11038379
- JIB: 4402847370004
- Šifra djelatnosti: 46.74
- Sjedište Njegoševa bb, Vlasenica

Prosječan broj zaposlenih u 2019. godini po osnovu stanja na kraju svakog mjeseca iznosio je 26 zaposlenih (2018: 25 zaposlenih).

U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Sl. Glasnik RS 94/15), Društvo je razvrstano u kategoriju velikih pravnih lica.

## 2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (»IAS«), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (»IFRS«, u daljem tekstu zajedno: »Standardi«), koji su bili u primjeni na dan 1.januara 2013.godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske.

Promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni Standardi i tumačenja, izdati nakon 1.januara 2013.godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Republici Srpskoj i, saglasno tome, nisu primjenjeni u sastavljanju priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, ali su objelodanjeni u Napomenama u nastavku.

Naime, na osnovu odredbi novousvojenog Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, broj 94/15), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (»IFRS for SMEs«), Međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (»IPSAS«), Međunarodne standarde vrednovanja (»IVS«), Međunarodne standarde za profesionalnu praksu interne revizije, Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje, Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (»IASB«) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (»IFAC«).

Pored navedenog, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, broj 94/15), dana 4.oktobra 2017.godine Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (»Savez RR RS«) je donio »Odluku o utvrđivanju i objavljivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI).

Objavljivanje prevoda izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (»IASB«), a koji su sastavni dio odluke, izvršeno je u skladu sa »Sporazumom o obezbjeđivanju podataka za usvajanje i objavljivanje Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete, br. 1658 BA-

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

AAARS-2017, zaključenog između Fondacije za Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja i Saveza RR RS. Prema navedenoj Odluci IAS/IFRS objavljeni do 1.januara 2013.godine obavezno se primjenjuju na finansijske izvještaje sačinjene i prezentovane u Republici Srpskoj koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2019.godine.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojene Standarde i tumačenja izdata nakon 1. januara 2013.godine, i nakon ustanovljavanja Standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima namjeru da iste primjeni u sastavljanju finansijskih izvještaja nakon što oni budu zvanično prevedeni i objavljeni u Republici Srpskoj.

Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji ove nove Standarde i izmjene postojećih Standarda prije nego oni stupe na snagu. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske izvještaje Društva u periodu inicijalne primjene.

Iznosi u priloženim finansijskim izvještajima Društva iskazani su u konvertibilnim markama (KM), osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Konvertibilna marka (KM) predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Osnovne računovodstvene politike primjenjene prilikom sastavljanja ovih finansijskih izvještaja navedene su u Napomeni 3.

**2.1. Osnove za vrednovanje**

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni prema konceptu nabavne vrijednosti (istorijskog troška).

**2.2. Funkcionalna valuta i valuta prezentacija**

Iznosi u priloženim finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM) koje predstavljaju funkcionalnu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

**2.3. Uticaj i primjena novih i revidovanih MRS/MSFI**

**a) Novi standardi, tumačenja i izmene postojećih standarda na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni u Republici Srpskoj**

Do datuma usvajanja priloženih finansijskih izvještaja, slijedeći MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni dio standarda, kao i njihove izmjene, izdati od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), odnosno Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja (IFRIC), stupili su na snagu 1. januara 2019. godine i ranije i kao takvi bi trebalo da budu primjenjivi na finansijske izvještaje za 2019. godinu, ali pošto još uvek nisu zvanično prevedeni i objavljeni od strane Ministarstva, nisu ni primjenjeni od strane Društva:

- Izmjene MRS 32 “Finansijski instrumenti: prezentacija” - Prebijanje finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- Izmjene MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izvještaji“, MSFI 12 i MRS 27 - Investicioni entiteti (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

**2.3. Uticaj i primjena novih i revidovanih MRS/MSFI (Nastavak)**

**a) Novi standardi, tumačenja i izmene postojećih standarda na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni u Republici Srpskoj (Nastavak)**

- Izmjene MRS 36 “Umanjenje vrednosti imovine” - Objelodanjivanja o nadoknadivom iznosu nefinansijskih sredstava (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- Izmjene MRS 39 “Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje” - Novacija derivata i nastavak računovodstva hedžinga (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- IFRIC 21 “Dažbine” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2014. godine);
- Izmjene različitih standarda (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i MRS 38) koje su rezultat projekta godišnjeg unapređenja standarda, “Ciklus 2010-2012”, objavljenog od strane IASB-a u decembru 2013. godine, prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i pojašnjenje teksta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine);
- Izmjene različitih standarda (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) koje su rezultat projekta godišnjeg unapređenja standarda, “Ciklus 2011-2013”, objavljenog od strane IASB-a u decembru 2013. godine, prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i pojašnjenje teksta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine);
- Izmjene MRS 19 “Primanja zaposlenih” - Definisani planovi doprinosa (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine);
- Izmjene različitih standarda (MSFI 5, MSFI 7, MRS 19 i MRS 34) koje su rezultat projekta godišnjeg unapređenja standarda, “Ciklus 2012-2014”, objavljenog od strane IASB-a u septembru 2014. godine, prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i pojašnjenje teksta (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MSFI 11 “Zajednički aranžmani” - Računovodstveno obuhvatanje sticanja interesa u zajedničkim aranžmanima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ - Inicijativa u vezi objelodanjivanja (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 38 „Nematerijalna ulaganja“ - Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 41 „Poljoprivreda“ - Poljoprivreda: Zasadi kao osnovna biološka sredstva (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 27 „Pojedinačni finansijski izvještaji“ - Metod udjela u pojedinačnim finansijskim izvještajima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Izmjene MRS 28 „Ulaganja u pridružene entitete i zajedničke poduhvate“ i MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izvještaji“ - Prodaja ili unos imovine između investitora i njegovog pridruženog entiteta ili zajedničkog poduhvata (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- Investicioni entiteti: Primjena izuzeća od konsolidovanja (izmene MSFI 10, MSFI 12 i MRS 28) (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);
- MSFI 14 “Regulatorni računi razgraničenja” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine);

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

**2.3. Uticaj i primjena novih i revidovanih MRS/MSFI (Nastavak)**

**a) Novi standardi, tumačenja i izmene postojećih standarda na snazi u tekućem periodu koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni u Republici Srpskoj (Nastavak)**

- Izmjene MRS 12 “Porez na dobit” - Priznavanje odloženih poreskih sredstava za neiskorišćene gubitke (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2017. godine);
- Izmjene MRS 7 “Izvještaj o tokovima gotovine” - Inicijativa za objelodanjanjima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2017. godine);
- Izmjene MRS 12 “Porez na dobit” nastale kao rezultat godišnjeg projekta unapređenja standarda “Ciklus 2014 - 2016”, izdatim od strane IASB-a u decembru 2016. godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2017. godine);
- Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje 2018 (izdat u martu 2018. godine, nema naveden datum promjene, prema tome, na snazi od momenta objavljivanja);
- Izmjene MRS 40 “Investicione nekretnine” u vezi transfera investicionih nekretnina (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- Izmjene MSFI 2 “Plaćanja zasnovana na akcijama” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- MSFI 9 “Finansijski instrumenti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- Izmjene MSFI 9, “Finansijski instrumenti”, u vezi opšteg računovodstva hedžinga (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- MSFI 15 “Prihodi iz ugovora sa klijentima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- Izmjene MSFI 15 “Prihodi iz ugovora sa klijentima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- Izmjene MSFI 4 “Ugovori o osiguranju” u vezi primene MSFI 15 “Prihodi iz ugovora sa klijentima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine);
- IFRIC 22 “Transakcije u stranoj valuti i razmatranje avansa” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine) i
- Izmjene različitih standarda (MSFI 1 i MRS 28) nastalih kao rezultat godišnjeg projekta unapređenja standarda “Ciklus 2014 - 2016”, izdatim od strane IASB-a u decembru 2016. godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2018. godine).
- MSFI 16 “Lizing” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine);
- IFRIC 23 “Neizvjesnosti u vezi tretmana poreza na dobitak” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine);
- Godišnja unapređenja MSFI “Ciklus 2015-2017” - MSFI 3, MSFI 11, MRS 12 i MRS 23, objavljenog od strane IASB-a u decembru 2017. godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine);
- Izmjene MSFI 9 “Finansijski instrumenti” u vezi prevremenih otplata sa negativnim kompenzacijama (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine);
- Izmjene MRS 28 „Ulaganja u pridružene entitete i zajedničke poduhvate“ u vezi dugoročnih ulaganja u pridružene entitete i zajedničke poduhvate (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine);
- Izmjene MRS 19 “Primanja zaposlenih” u vezi izmjena, smanjenja ili izmirenja plana (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

**2.3. Uticaj i primjena novih i revidovanih MRS/MSFI (Nastavak)**

**b) Novi standardi, tumačenja i izmjene postojećih standarda koji nisu stupili na snagu**

Do datuma usvajanje priloženih finansijskih izvještaja, sledeći MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni dio standarda, kao i njihove izmjene, izdati su od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja ali nisu još stupili na snagu niti su zvanično prevedeni i objavljeni od strane Ministarstva, pa samim tim nisu ni primjenjeni od strane Društva. Društvo sagledava njihov potencijalni uticaj na finansijske izvještaje, ukoliko ga ima.

- Izmjene MSFI 3 “Poslovne kombinacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2020. godine);
- Izmjene MRS 1 i MRS 8 u vezi definicije materijalnosti (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2020. godine);
- Izmjene MSFI 2, MSFI 3, MSFI 6, MSFI 14, MRS 1, MRS 8, MRS 34, MRS 37, MRS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, i SIC-32 zbog usaglašavanja sa novim Okvirom za finansijsko izvještavanje (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2020. godine);
- Izmjene MSFI 9, MRS 39 i MSFI 7 - „Reforma referentnih kamatnih stopa“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2020. godine) i
- MSFI 17 “Ugovori o osiguranju” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2021. godine).

**2.4. Uporedni podaci**

Uporedne podatke čine podaci sadržani u finansijskim izvještajima za 2018. godinu, sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj, koji nisu bili predmet revizije.

**2.5. Stalnost poslovanja**

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje podrazumijeva da će Društvo nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti, koja obuhvata period od najmanje dvanaest mjeseci od datuma finansijskih izvještaja.

**2.6. Korišćenje procjenjivanja**

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva primjenu izvjesnih ključnih računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtijeva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Društva. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Procjene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su izvršene procjene, predmet su redovnih provjera. Ukoliko se putem provjera utvrdi da je došlo do promjene u procijenjenoj vrijednosti, utvrđeni efekti se priznaju u finansijskim izvještajima u periodu kada je do promjene došlo. Oblasti koje zahtijevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procjene imaju materijalni značaj za finansijske izvještaje objelodanjene su u Napomeni 4.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

#### 3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi od izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspjeha pod uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje usluga se evidentiraju u momentu izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za odobrene popuste.

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

#### 3.2. Strane valute

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan izvještaja o finansijskom položaju preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan.

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kurs za EUR primjenjen za preračun deviznih pozicija izvještaja o finansijskom položaju u KM su bili slijedeći:

Valuta	31.12.2019.	31.12.2018.
EUR	1.95583	1.95583

#### 3.3. Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstva koje se osposobljava za upotrebu, uključuju se u nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

#### 3.4. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31. decembra 2019. godine obuhvataju postrojenja i opremu koji su u vlasništvu Društva.

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao sredstvo, odmjeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrijednosti.

Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što uključuje fakturnu vrijednost (uključujući carinske dažbine i PDV), sve troškove koji se direktno pripisuju dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati na način na koji rukovodstvo očekuje.

Nakon početnog priznavanja kao sredstva, stavke nekretnina, postrojenja i opreme su odmjerene po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvrjeđenja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.4. Nekretnine, postrojenja i oprema (Nastavak)**

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, ukoliko je primjenjivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano odmjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje sredstva se priznaju u bilansu uspjeha perioda kada je sredstvo rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrijednosti sredstva.

Amortizacija sredstava se obračunava primjenom proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrijednost rasporedila tokom procijenjenog vijeka trajanja, kao što slijedi:

	<b>Vijek trajanja</b>	<b>Stopa amortizacije</b>
Programi za računare aplikativni softveri	3 godine	33%
Građevinski objekti	8 godina	12.5%
Oprema - transportna sredstva	5 do 8 godina	12.5% do 20%
Oprema - namještaj i ostala oprema	3 do 5 godina	20% do 33.33%
Alati	3 godine	33.33%

Korisni vijek upotrebe sredstva se revidira i po potrebi koriguje na datum svakog bilansa stanja. Promjene u očekivanom korisnom vijeku upotrebe sredstava obuhvataju se kao promjene u računovodstvenim procjenama.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/2015).

**3.5. Zalihe**

Društvo ima zalihe robe na dan bilansa.

Zalihe se vrednuju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti. Nabavna vrijednost robe predstavlja vrijednost po fakturi dobavljača uvećanu za transportne i ostale zavisne troškove nabavke.

Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u uobičajenom toku poslovanja, umanjena za procijenjene varijabilne troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha materijala i robe u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost.

**3.6. Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine**

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, na dan izvještavanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti po kojima su prikazana nematerijalna imovina, nekretnine, postrojenja i oprema Društva.



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.6. Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine (Nastavak)**

Za sredstva koja imaju neodređen korisni vijek upotrebe i ne podliježu amortizaciji, provjera da li je došlo do umanjenja njihove vrijednosti vrši se na godišnjem nivou. Za sredstva koja podliježu amortizaciji provjera da li je došlo do umanjenja njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva.

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veća od fer vrijednosti sredstva umanjene za troškove prodaje i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda perioda saglasno MRS 36 "Umanjenje vrijednosti imovine".

Nefinansijska sredstva (osim goodwill-a) kod kojih je došlo do umanjenja vrijednosti revidiraju se na svaki izvještajni datum zbog mogućeg ukidanja efekata umanjenja vrijednosti.

**3.7. Umanjenje vrijednosti finansijske imovine**

*Zajmovi i potraživanja*

Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih sredstava, kratkoročna beskamatna potraživanja kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj vrijednosti.

**3.8. Finansijski instrumenti**

**3.8.1. Finansijska sredstva**

Društvo priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu.

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj i za direktno pripisive transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha, kada se transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda). Redovna kupovina i prodaja finansijskih sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da će kupiti ili prodati sredstvo.

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog sredstva, i kada je Društvo izvršilo prenos svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad finansijskim sredstvom.

Finansijska sredstva Društva uključuju kratkoročne pozajmice, gotovinske ekvivalente i gotovinu (Napomena 23.1.), potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja.

Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)**

**3.8.1. Finansijska sredstva (Nastavak)**

Društvo je klasifikovalo finansijska sredstva u kategoriju “Zajmovi i potraživanja”. Prilikom inicijalnog priznavanja Društvo nije klasifikovalo ni jedno od svojih finansijskih sredstava kao ona koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja su raspoloživa za prodaju ili koja se drže do dospjeća.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije, kao što slijedi: Nakon inicijalnog priznavanja, zajmovi i potraživanja se naknadno odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za obezvređenje.

U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca i druga potraživanja iz poslovanja, kao i potraživanja po osnovu sindikalne prodaje robe.

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrijednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Najmanje na dan svakog bilansa stanja vrši se procjena naplativosti potraživanja, pri čemu se u obzir uzimaju sljedeći faktori:

- likvidnost i solventnost partnera,
- istorije otplaćivanja obveza,
- ekonomski trendovi u datom području, i
- sniženje kreditnog rejtinga dužnika.

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru rashoda od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Prihodi od ukidanja ispravke vrijednosti po osnovu naknadno naplaćenih iznosa i procijenjene naplativosti potraživanja priznaju se u korist bilansa uspjeha.

**3.8.2. Finansijske obaveze**

Društvo priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada ono postane jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu.

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, kratkoročne beskamadne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju po originalnoj fakturnoj vrijednosti.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. U slučaju gde je postojeća finansijska obaveza zamijenjena drugom obavezom prema istom povjeriocu, ali pod značajno promijenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmijenjeni, takva zamjena ili promjena uslova tretira se kao prestanak priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika između prvobitne i nove vrijednosti obaveze priznaje u bilansu uspjeha.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)**

**3.8.2. Finansijske obaveze (Nastavak)**

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja, kao i obaveze za primljene pozajmice od matičnog društva.

Finansijske obaveze Društva se, u smislu MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje", klasifikuju kao kao zajmovi i krediti. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.

Naknadno vrednovanje finansijskih obaveza zavisi od njihove klasifikacije, kao što slijedi:

**(a) Obaveze po osnovu kredita i zajmova**

Obaveze po kreditima i zajmovima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za nastale transakcione troškove. Obaveze po kreditima se naknadno vrednuju po amortizovanoj vrijednosti.

Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izvještavanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

**(b) Obaveze iz poslovanja**

Obaveze prema dobavljačima i ostale tekuće obaveze vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, što zbog kratkoročne prirode ovih obaveza odgovara njihovoj nominalnoj vrijednosti.

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se priznaje u bilansu stanja samo ako postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši prebijanje priznatih iznosa i postoji namjera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.

**3.9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina**

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni i neposredno unovčive hartije od vrijednosti (čekove).

**3.10. Kapital**

Kapital Društva čini Neraspoređeni neto dobitak tekuće i ranijih godine.

**3.11. Raspodjela dobitka**

Raspodjela dobitka vlasnicima kapitala Društva priznaje se kao obaveza u periodu u kome su vlasnici kapitala Društva odobrili raspodjelu dobitka.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.12. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva**

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izvještajima. Potencijalne obaveze se objelodanjuju u napomenama uz finansijske izvještaje, osim ako je vjerovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izvještajima. Potencijalna sredstva se objelodanjuju u napomenama uz finansijske izvještaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi vjerovatan.

**3.13. Primanja zaposlenih**

*Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje*

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo je u obavezi da plaća porez, kao i doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe obavezno da od bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Društvo nema nikakvih daljih obaveza u pogledu plaćanja.

Porezi i doprinosi na teret poslodavca i na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

**3.14. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata po osnovu valutne klauzule**

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva odmjeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Društvo posluje (funkcionalna valuta). Kao što je iznijeto u Napomeni 2, finansijski izvještaji prikazuju se u konvertibilnim markama (KM), koji predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan izvještavanja preračunavaju u njihovu protivvrijednost primjenom zvaničnog kursa na taj dan.

Transakcije u stranim valutama tokom izvještajnog perioda preračunavaju se u njihovu protivvrednost primjenom zvaničnog kursa važećeg na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku izvještajnog perioda evidentiraju se u bilansu uspjeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi.

Pozitivni i negativni efekti ugovorenih valutnih klauzula u vezi sa potraživanjima i obavezama, takođe se iskazuju kao dio finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.15. Priznavanje prihoda**

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi.

Prihod se priznaje u visini fer vrijednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.

**(a) Prihod od prodaje učinaka**

Prihodi od prodaje učinaka se priznaju kada su suštinski svi rizici i koristi od vlasništva nad učincima prešli na kupca, što se uobičajeno dešava prilikom isporuke proizvoda i robe. Prihodi od prodaje učinaka se u cjelosti odnose na prihode od prodaje trećim licima u Republici Srpskoj.

**(b) Ostali prihodi**

Ostale prihode čine prihodi po osnovu viškova, otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja, prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja, dobici po osnovu prodaje imovine i ostali nepomenuti prihodi.

Ostali prihodi priznaju se u obračunatom iznosu u periodu u kojem su nastali.

**3.16. Priznavanje rashoda**

**(a) Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju nabavnu vrijednost prodane robe, troškove potrošnog i ostalog materijala, goriva i energije, bruto zarade i naknade zarada, troškove amortizacije, održavanja i usluge pružene od strane trećih lica.

Troškovi tekućeg održavanja i opravki opreme se priznaju na teret rashoda obračunskog perioda u kom su nastali u stvarno nastalom iznosu.

Poslovni rashodi obuhvataju i nematerijalne troškove kao što su troškovi konsultantskih usluga, troškove projektovanja, usluga omladinskih zadruga i ostale troškove nastale u tekućem obračunskom periodu.

Poslovni rashodi evidentiraju se u bilansu uspjeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda, u stvarno nastalom iznosu, u obračunskom periodu na koji se odnose.

**(b) Ostali rashodi**

Ostale rashode čine manjkovi, rashodi po osnovu otpisa potraživanja, rashodi po osnovu obezvređenja imovine i ostali nepomenuti rashodi. Ostali rashodi priznaju se u obračunatom iznosu u periodu u kojem su nastali.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

**3.17. Porez na dobitak**

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreski propisi Republike Srpske predviđaju mogućnost umanjenja poreske osnovice za iznose ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu za obavljanje vlastite proizvodne djelatnosti i za iznose plaćenog poreza na dohodak i doprinosa na lična primanja za više od 30 novozaposlenih radnika na kraju poslovne godine. Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

**3.18. Objelodanjivanje odnosa sa povezanim licima**

Za svrhe ovih finansijskih izvještaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica, što je definisano u MRS 24 "Objelodanjivanje povezanih strana".

Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan izvještavanja, kao i transakcije u toku izvještajnih perioda nastale sa povezanim pravnim licima posebno se objelodanjuju (Napomena 22).

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I RASUĐIVANJA**

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na iskazane vrijednosti sredstava i obaveza, kao i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan izvještavanja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procjena. Procjene i pretpostavke se kontinuirano razmatraju, a kada korekcije postanu neophodne, iskazuju se u bilansu uspjeha za periode u kojima su postale poznate.

U daljem tekstu navedene su ključne procjene i pretpostavke koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine.

***Korisni vijek upotrebe postrojenja i opreme***

Društvo procjenjuje preostali korisni vijek postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka postrojenja i opreme je zasnovana na ranijem iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnim knjigama Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju materijalno značajan efekat

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I RASUĐIVANJA (Nastavak)**

***Korisni vijek upotrebe postrojenja i opreme (Nastavak)***

na knjigovodstvenu vrijednost postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

***Obezvredenje nefinansijske imovine***

Na dan izvještavanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti po kojima su prikazana postojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja.

Razmatranje obezvrijeđenja zahtijeva od rukovodstva Društva subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.

***Obezvrijeđenje potraživanja od kupaca i drugih potraživanja***

Društvo obračunava obezvrijeđenje sumnjivih i spornih potraživanja na osnovu procijenjenih gubitaka koji nastaju jer kupci i ostali dužnici nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U procjeni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvrijeđivanja za sumnjiva potraživanja, Društvo se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promjene u uslovima plaćanja. Ovo zahtijeva procjene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini.

Stvarni nivo potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procijenjenih nivoa naplate, što može pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja.

***Rezervisanja***

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske koristi biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

	Nematerijalna ulaganja	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ukupno
<b>NABAVNA VREDNOST</b>						
Stanje na dan 1. januara 2019. godine	61,804	88,574	8,131	252,255	-	410.764
Nabavke				27,478	-	27,478
Aktivacija						-
Otuđenje i rashodovanje				(24.940)	-	(24.940)
Prenos sa/na						
Stanje na dan 31. decembra 2019. godine	61,804	88,574	8131	254.793	-	413.302
<b>ISPRAVKA VREDNOSTI</b>						
Stanje na dan 1. januara 2019. godine	(61,804)		(163)	(160,657)		(222,624)
Amortizacija		-	(650)	(32,790)	-	(33,440)
Otuđenje i rashodovanje				24.940	-	24.940
Stanje na dan 31. decembra 2019. godine	(61,804)	-	(813)	(168.507)	-	(231.124)
<b>NEOTPISANA VREDNOST:</b>						
1. januara 2019. godine	-	88,574	7,969	91,599	-	188,142
31. decembra 2019. godine	-	88,574	7,318	86,287	-	182,179

Društvo je u toku 2019. godine ostvarilo nabavku opreme u iznosu od KM 27,478 KM koja se uglavnom odnosi na nabavku vozila.



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**6. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	215,724	157,049
	<u>215,724</u>	<u>157,049</u>

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica se odnosi na ulaganje u „Alumil“ d.o.o. Zagreb, koje je 100% u vlasništvu Društva.

**7. ZALIHE**

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Zalihe robe	2,907,393	2,925,260
	<u>2,907,393</u>	<u>2,925,260</u>

**8. DATI AVANSI**

	<u>9.546</u>
<b>STANJE NA DAN</b>	<b>9.546</b>

**9. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE**

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Kupci povezana pravna lica ( <i>Napomena 22</i> )	617,656	663,035
Kupci iz Republike Srpske	1,021,521	1,077,181
Kupci iz Federacije BiH	989,953	745,158
Kupci iz Brčko Distrikta BiH	-	676
Kupci iz inostranstva	10,918	11,078
<b>Bruto potraživanja</b>	<b>2,640,046</b>	<b>2,497,128</b>
<i>Minus: Ispravka vrijednosti kupaca u zemlji</i>	<u>(207,405)</u>	<u>(187,844)</u>
<b>Stanje na dan</b>	<b><u>2,432,643</u></b>	<b><u>2,309,284</u></b>

**10. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Tekući (poslovni) računi u domaćoj valuti	251,922	286,377
Tekući (poslovni) računi u stranoj valuti	38,972	554
Blagajna - domaća valuta	916	353
Blagajna - strana valuta	826	714
<b>Stanje na dan</b>	<b><u>292,636</u></b>	<b><u>287,998</u></b>

**11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**

Stanje na dan: 7.835

**12. Druga kratkoročna potraživanja**

Stanje na dan: 335

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**13. KAPITAL**

	<u>Osnovni kapital</u>	<u>Neraspoređeni dobitak</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje na dan 1. januara 2019. godine	10,000	4,440,194	4,440,194
Neto dobitak za godinu	-	1,098,994	1,098,994
<b>Stanje na dan 31. decembra 2019. godine</b>	<b><u>10,000</u></b>	<b><u>5,539,188</u></b>	<b><u>5,549,188</u></b>

Osnivački kapital Društva iznosi KM 10,000. Neto dobit za 2019. godinu iznosi KM 1,098,994.

**14. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE I OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Primljeni avansi	77,386	85,150
Dobavljači - povezana pravna lica ( <i>Napomena 22</i> )	132,752	1,027,974
Dobavljači iz Republike Srpske	13,010	30,000
Dobavljači iz Federacija BiH	9,947	17,348
Dobavljači Brčko	53	
Dobavljači iz inostranstva	100,793	98,048
<b>Stanje na dan</b>	<b><u>333,947</u></b>	<b><u>1,258,520</u></b>

**15. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada	31,147	29,641
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada	1,981	1,979
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	17,417	16,435
Obaveze za ostala neto lična primanja	1,592	1,058
Obaveze za PDV	60,675	52,629
Obaveze za porez iz rezultata	33,231	45,595
Obaveze za poreze i naknade	8,228	7,569
Obaveze za doprinose koji terete troškove	43	40
<b>Stanje na dan</b>	<b><u>154,314</u></b>	<b><u>154,946</u></b>
Rezervisanje za naknade i beneficije zaposlenih	10.842	
<b>Stanje na dan</b>	<b><u>10.842</u></b>	

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**16. POSLOVNI PRIHODI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	86,309	59,768
Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj	6,888,521	6,167,575
Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH	5,817,754	4,788,589
Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH	554,059	669,758
Prihodi od prodaje robe u inostranstvu	207,358	181,046
<b>Ukupno prihodi od prodaje robe</b>	<b>13,554,001</b>	<b>11,866,736</b>
Prihodi od vršenja usluga povezanim pravnim licima	2,324	978
Prihodi od vršenja usluga u Republici Srpskoj	1,918	3,408
Prihodi od vršenja usluga u Federaciji BiH	1,217	2,095
Prihodi od vršenja usluga u Brčko Distriktu BiH	-	1,010
Prihodi od vršenja usluga u inostranstvu	-	4,303
	<b>5,459</b>	<b>11,794</b>
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>13.559.460</b>	<b>11,878,529</b>

**17. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE**

Trošak nabavne vrijednosti prodane robe u iznosu od KM 10,967,469,02 (u 2018. godini u iznosu od KM 9,794,246) u potpunosti se odnosi na trošak prodane robe.

**18. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	26,068	26,804
Troškovi goriva	27,727	30,792
Troškovi energije	5,026	4,314
<b>Ukupno</b>	<b>58,821</b>	<b>61,910</b>

**19. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Troškovi bruto zarada	628,322	609,920
Troškovi bruto naknada zarada	29,005	28,811
Troškovi otpremnina, nagrada i pomoći	2,724	-
Troškovi zaposlenih na službenom putu	36,056	23,395
Naknada troškova prevoza na radno mjesto i sa radnog mjesta	9,355	7,025
Ostale naknade troškova zaposlenima	14,859	5,225
<b>Ukupno</b>	<b>720,321</b>	<b>674,376</b>
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	<b>25</b>	<b>22</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**20. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Troškovi transportnih usluga	150,673	128,972
Troškovi usluga održavanja	10,641	14,257
Troškovi zakupnina	164,868	168,050
Troškovi reklame i propagande	88,737	47,109
Troškovi ostalih usluga	5,645	5,582
<b>Ukupno</b>	<b><u>420,564</u></b>	<b><u>363,970</u></b>

**21. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Troškovi amortizacije	33,440	28,694
Troškovi rezervisanja	1,321	
<b>Ukupno</b>	<b><u>34,761</u></b>	<b><u>28,694</u></b>

Troškovi amortizacije su povećani zbog nabavke novih vozila.

**22. NEMATERIJALNI TROŠKOVI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Troškovi neproizvodnih usluga	44,110	22,708
Troškovi reprezentacije	17,961	15,742
Troškovi premija osiguranja	5,215	4,923
Troškovi platnog prometa	8,049	9,268
Troškovi članarina	8,659	9,432
Troškovi poreza	25,637	33,752
Troškovi doprinosa	541	504
Ostali nematerijalni troškovi	6,682	10,653
<b>Ukupno</b>	<b><u>116,554</u></b>	<b><u>106,982</u></b>

**23. FINANSIJSKI PRIHODI I FINANSIJSKI RASHODI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Prihodi od kamata	61	5,673
	<b><u>61</u></b>	<b><u>5,673</u></b>
Rashodi od kamata	-	-
	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Ukupno</b>	<b><u>61</u></b>	<b><u>5,673</u></b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**24. OSTALI PRIHODI I OSTALI RASHODI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	4,000	-
Naplaćena otpisana potraživanja	15,293	31,810
Prihodi od smanjenja obaveza	4,048	12,752
	<u>23,341</u>	<u>44,562</u>
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja	(34,989)	(22,465)
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha i ost.rashodi	(5,812)	(16,905)
	<u>(40,801)</u>	<u>(39,370)</u>
<b>Ukupno</b>	<u><b>(17,460)</b></u>	<u><b>5,192</b></u>

**25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA**

Vlasnik Društva je "Alpro" a.d. Vlasenica.

Sljedeća potraživanja i obaveze su proizašla iz transakcija ovaljenih sa povezanim stranama:

**AKTIVA**

	<u>2019.</u>	<u>U KM 2018.</u>
<i>Potraživanja po osnovu prodaje</i>	40,666	
<i>Alumil Aluminium S.A</i>		
Alumil d.o.o. Zagreb	576,990	663,035
<b>Ukupno potraživanja na dan 31. decembra</b>	<u><b>617,656</b></u>	<u><b>663,035</b></u>

**PASIVA**

	<u>2019.</u>	<u>U KM 2018.</u>
<i>Obaveze iz poslovanja</i>		
Alpro a.d. Vlasenica	(109,228)	(912,195)
Alumil Montenegro	(8,449)	
Alumil Aluminium Industry SA	(15,075)	(115,779)
<b>Ukupno obaveze na dan 31. decembra</b>	<u><b>(132,752)</b></u>	<u><b>(1,027,974)</b></u>
<b>Ukupna neto potraživanja/(obaveze)</b>	<u><b>484,904</b></u>	<u><b>(364,939)</b></u>

**PRIHODI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
<i>a) Prodaja robe i usluga</i>		
Alumil Zagreb d.o.o.	34,361	23,408
Alpro a.d. Vlasenica	13,168	37,338
Alumil Aluminium S.A.	40,666	
Alumil ROM	437	
Alumil YU Industry	-	-
<b>Ukupno prihodi</b>	<u><b>88,632</b></u>	<u><b>60,746</b></u>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (Nastavak)**

**RASHODI**

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
<b>a) Nabavka robe i usluga</b>		
Alpro a.d. Vlasenica	(7,115,987)	(4,754,389)
Alumil Aluminium Indusry SA	(2,365,465)	(1,567,084)
Alumil YU Industry	(225,280)	(2,811,602)
BMP HELLAS SA	(191,293)	(132,394)
Alumil Monetnegro d.o.o.	(30,530)	(16,938)
Alumil Zagreb d.o.o.	(73,098)	(1,513)
<b>Ukupni rashodi</b>	<b><u>(10,001,653)</u></b>	<b><u>(9,283,920)</u></b>
<b>Ukupni neto prihodi/(rashodi)</b>	<b><u>(10,001,653)</u></b>	<b><u>(9,283,920)</u></b>

**26. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA**

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavljaju direktor i finansijska služba Društva u skladu sa usvojenim politikama Društva.

Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbjegavaju umanjnjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne može da eliminiše sve finansijske i operativne rizike, ali uvođenjem rigoroznog kontrolnog okvira i nadgledanjem i odgovaranjem na potencijalne rizike, Društvo je u mogućnosti da upravlja ovim rizicima.

Rukovodstvo Društva smatra da su u tekućim okolnostima politike upravljanja rizicima adekvatne i efektivne i da se njihovom odgovarajućom primjenom u svakodnevnom poslovanju minimizira izloženost Društva prvenstveno negativnim efektima rizika.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srpskoj.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**26. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (Nastavak)**

**26.1. Finansijski instrumenti po kategorijama**

Kategorije finansijskih instrumenata, prema knjigovodstvenom stanju na dan 31. decembra 2019. i 2018. godine, prikazane su u sledećoj tabeli:

	<u>31.12.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
<b>Finansijska sredstva</b>		
Potraživanja po osnovu prodaje	2.432.643	2,309,284
Potraživanja za preplaćene	335	337
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	292.636	287,998
<b>Ukupno</b>	<u><u>2.725.614</u></u>	<u><u>2,597,619</u></u>
<b>Finansijske obaveze</b>		
Obaveze iz poslovanja	333.947	1,258,520
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	52.137	49,113
Obaveze za PDV	60.675	52,629
Obaveze za ostale poreze i doprinose i druge dažbine	41.502	53,204
<b>Ukupno</b>	<u><u>488.261</u></u>	<u><u>1,413,466</u></u>

U 2019. i 2018. godini Društvo nije imala derivatne finansijske instrumente.

**26.2. Faktori finansijskog rizika**

**(a) Tržišni rizik**

Tržišni rizik je rizik da će fer vrijednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta biti promjenjiva

*Rizik od promjene kamatnih stopa*

Kako Poslovna jedinica nema obaveze prema bankama po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, nije izloženo rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluju na njenu finansijsku poziciju, rezultat poslovanja i tokove gotovine.

**(b) Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat, tokove gotovine i kapital Društva usljed neizvršenja obaveza dužnika prema Društvu, odnosno rizik finansijskog gubitka za Društvo ako druga ugovorna strana u finansijskom instrumentu ne ispuni svoje ugovorne obaveze.

Kreditni rizik prevashodno proističe po osnovu potraživanja od prodaje i drugih potraživanja iz poslovanja.

Kreditni rizik uslovljen je kreditnom sposobnošću kupca - dužnika i njegovom urednošću u izvršavanju obaveza prema Društvu, kao i kvalitetom instrumenata obezbeđenja naplate.

Društvo je usvojila politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
Za godinu završenu 31. decembra 2019.

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

---

**26. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (Nastavak)**

**26.2. Faktori finansijskog rizika (nastavak)**

**(c) Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočena sa poteškoćama u izmirivanju svojih finansijskih obaveza.

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

**26.3. Upravljanje kapitalom**

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbijedilo povraćaj (profit), a koristi ostalim zainteresovanim stranama, kao i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dobiti, vrati kapital vlasnicima kapitala, poveća kapital, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjila dugove.

**26.4. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o fer vrijednosti finansijskih sredstava i obaveza za koje postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Tržišna cijena, gdje postoji aktivno tržište, najbolji je dokaz fer vrijednosti finansijskog instrumenta. Međutim, tržišne cijene nisu dostupne za niz finansijskih sredstava i obaveza koje Društvo ima. Stoga, kada tržišna cijena finansijskih instrumenata nije dostupna, fer vrijednost sredstava i obaveza se procjenjuje koristeći sadašnju vrijednost ili druge tehnike vrednovanja zasnovane na trenutno preovlađujućim tržišnim uslovima.

Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i, u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti.

Društvo u bilansu stanja nema iskazanih finansijskih sredstava i finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrijednosti.

Fer vrijednost gotovine, potraživanja od kupaca, drugih potraživanja, obaveza prema dobavljačima i ostalih kratkoročnih obaveza odgovara njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti prvenstveno zbog kratkoročnog dospjeća ovih finansijskih instrumenata.

Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**Za godinu završenu 31. decembra 2019.**

*Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

**27. SUDSKI SPOROVI**

Društvo vodi 13 sudskih sporova protiv kupaca (koji nisu blagovremeno izmirivali svoje obaveze prema Društvu. Prema procjeni advokata Asima Crnalića i Miodraga Lj. Stojanovića i Čehajić Nešeta koji zastupaju Društvo u sporovima, postoji mogućnost djelimične naplate potraživanja od tuženih kupaca. Stanje ispravke vrijednosti na dan 31. decembar je iznosila KM 207.404.63 i u potpunosti se odnosi na tužene kupce.

Društvo je tuženo od strane radnika Nedima Ferhatbegovića, zbog protivzakonitog otkaza ugovora o radu, vrijednost spora je KM 17,693. Kantonalni sud u Sarajevu je presudio u korist radnika, prema presudi Društvo je dužno da isplati radniku za period od 13.02.2013. godine pa do dana isplate, te da sa radnikom uspostavi radno-pravni odnos. Društvo je blagovremeno uložilo žalbu na navedenu presudu. Društvo po ovom osnovu nije izvršilo rezervisanja.


**28. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAJNOG PERIODA**

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma izvještajnog perioda koji bi zahtijevali korekcije ili objelodanjivanje u napomenama uz priložene finansijske izvještaje Društva za 2019. godinu.

**29. DEVIZNI KURSEVI**

Valuta	31.12.2019.	31.12.2018.
EUR	1.95583	1.95583

U Vlasenici, 28. februar 2020. godine



Direktor





## **BDO d.o.o. Banja Luka**

Ive Andrića 15  
78000 Banja Luka  
Republika Srpska, BiH  
Tel: +387 51 225 011  
Fax: +387 51 225 012

[www.bdo.ba](http://www.bdo.ba)

